

PRIMODOG

Suspenzija za injekciju. Za pse.

Atenuirani parvovirus pasa, soj C-780916 $\geq 10^{5.5}$ CCID50*

Aktivna tvar qs 1 doza od 1 ml

*: količina virusa koja zarazi 50 % ćelija kulture u koju je dodan virus

Indikacije za primjenu, navedene ciljne vrste

Aktivna imunizacija protiv parvovirusa.

Kontraindikacije

Nije poznato

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta

Kao i kod svih atenuiranih vakcina protiv parvovirusa, postoji mogućnost da se soj vakcine raširi. Kod mlađih štenaca, majčina antitijela mogu ometati imunološku reakciju nakon vakcinacije.

Posebne mjere opreza za primjenu na životinjama

Vakcinisati samo sasvim zdrave životinje, propisno očištene od crijevnih parazita najmanje 10 dana prije vakcinacije.

Neželjene reakcije (učestalost i ozbiljnost)

U izuzetnim okolnostima, može doći do reakcije hiperzenzitivnosti. Treba primijeniti odgovarajuće simptomatično lijeчењe.

Primjena tokom graviditeta, laktacije

Vakcina se može koristiti tokom graviditeta.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Nisu dostupne informacije o sigurnosti i efikasnosti vakcine kada se koristi s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Stoga, odluka o upotrebi vakcine prije ili nakon nekog drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba biti donesena na osnovu pojedinačnih slučajeva.

Količine koje se primjenjuju i način primjene

Injicirati suputano dozu od 1 ml prema sljedećem rasporedu:

▪ Prva vakcinacija:

- Prva injekcija: od 6 sedmica starosti (u rizičnom okruženju preporučuje se primijeniti dodatnu injekciju 2 do 3 sedmice kasnije).
- Druga injekcija: od 12 sedmica starosti vakcinom iz EURICAN asortimana koja sadrži soj parvovirusa (monovalentni ili kombinirani).

▪ Dovakcinacije:

- Prva dovakcinacija: godinu dana nakon prve vakcinacije vakcinom iz EURICAN asortimana koja sadrži soj parvovirusa (monovalentni ili kombinirani).
- Naknadne dovakcinacije: (monovalentne ili kombinirane). Godišnje dovakcinacije preporučuju se u kontaminiranom okruženju.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), po potrebi

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave osim onih spomenutih u odjeljku „Neželjene reakcije“ nakon primjene 10 doza vakcine.

Spisak pomoćnih tvari

Stabilizator (saharoza, dekstran, kazein pepton, kolagen hidrolizat, monokalij fosfat, dikalij fosfat, kalij hidroksid) PBS (kalij hlorid, natrij hlorid, monokalij fosfat, dinatrij fosfat dihidrat)

Voda za injekciju

Inkompatibilnosti

Ne miješati s drugim medicinskim proizvodom.

Rok trajanja

3 godine

Posebne mjere opreza za čuvanje

Čuvati i prevoziti na temperaturi između 2 °C - 8 °C), zaštićeno od svjetlosti.

Kutija od 1 bočice s dozom od 1 vakcine

Kutija od 10 bočica s dozom od 1 vakcine

Kutija od 50 bočica s dozom od 1 vakcine

Kutija od 100 bočica s dozom od 1 vakcine

Kutija od 1 bočice s dozom od 10 vakcina

Ograničenja prodaje, distribucije i upotrebe

Izdaje se na recept

Broj dozvole UP-I-06-2-24/17-374/15 J.B.

Datum izdavanja dozvole 18.06.2015.

Proizvođač: Merial; Lyon; Francuska

Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:

Arnika Veterina SA d.o.o.

Ismeta Alajbegovića – Šerbe br. 7; 71000 Sarajevo